

## t28\_filter\_0

(TMWZL17iZCy5rDYGHWbPCPUKqaCQukMxyFE)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v10\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_filter\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l3\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k4\_filter\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k6\_lattices : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r3\_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k4\_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v14\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v6\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v8\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v9\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l2\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v7\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v10\_lattices X0) \wedge (l3\_lattices \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1\_subset\_1 X3 \\ & (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((r3\_lattices X0 X1 X2) \Rightarrow (r3\_lattices X0 (k4\_lattices \\ & X0 X1 X3) X2)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v10\_lattices X0) \wedge ((v14\_lattices \\ & X0) \wedge (l3\_lattices X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 \\ & X0)) \Rightarrow (r3\_lattices X0 X1 (k6\_lattices X0))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v6\_lattices \\ & X0) \wedge ((v8\_lattices X0) \wedge ((v9\_lattices X0) \wedge (l3\_lattices X0)))) \wedge \\ & ((m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 \\ & X0)))) \Rightarrow (r3\_lattices X0 X1 X1) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l3\_lattices X0) \Rightarrow ((l1\_lattices X0) \wedge (l2\_lattices X0)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l2\_lattices X0)) \Rightarrow (m1\_subset\_1 (k6\_lattices X0) (u1\_struct\_0 X0)) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v10\_lattices X0) \wedge (l3\_lattices \\
& X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\
& (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v10\_lattices \\
& X0) \wedge ((v3\_filter\_0 X0) \wedge (l3\_lattices X0)))) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1 \\
& X3 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((X3 = k4\_filter\_0 X0 X1 X2) \Leftrightarrow ((r3\_lattices \\
& X0 (k4\_lattices X0 X1 X3) X2) \wedge (\forall X4.(m1\_subset\_1 X4 (u1\_struct\_0 \\
& X0)) \Rightarrow ((r3\_lattices X0 (k4\_lattices X0 X1 X4) X2) \Rightarrow (r3\_lattices \\
& X0 X4 X3))))))))))
\end{aligned} \tag{6}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.(l3\_lattices X0) \Rightarrow (((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (v10\_lattices \\
& X0)) \Rightarrow ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v4\_lattices X0) \wedge ((v5\_lattices X0) \wedge \\
& ((v6\_lattices X0) \wedge ((v7\_lattices X0) \wedge ((v8\_lattices X0) \wedge (v9\_lattices \\
& X0))))))))))
\end{aligned} \tag{7}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.(l3\_lattices X0) \Rightarrow (((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v10\_lattices \\
& X0) \wedge (v3\_filter\_0 X0))) \Rightarrow ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v10\_lattices X0) \wedge \\
& ((v14\_lattices X0) \wedge (v3\_filter\_0 X0))))))
\end{aligned} \tag{8}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v10\_lattices X0) \wedge ((v3\_filter\_0 \\
& X0) \wedge (l3\_lattices X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 \\
& X0)) \Rightarrow (k4\_filter\_0 X0 X1 X1 = k6\_lattices X0))
\end{aligned}$$